

ЭНГСИЭЛИИ

• Нам улууһун хаһыата • 1935 сыл алтынньы 5 күнүгэр төрүттэммитэ •

1999 с.
Атырдык ыйын
7
күнэ
субуота
№ 97 (8626)

ДОРУОБУЙА ЛААБЫРА

Социальной харалта управлениета быйыл сайын инбэлиит уонна элбэх оҕолоох ыаллар оҕолоругар сыһыанлаах лаабырдарын тэрийэн оҕолору да, төрөспүттэри да үөртэ. «Бу быйылгы Оҕо саас уонна оҕо спордун сылыгар былааннамыт үлэлэртэн биридэстэрэ.» — диэр Сивцева Антонина Петровна. Намнаагы бытовоей комбинат иккис этээһигэр тэриллит кэтэхтэн лаабырга 7-тэн 14-гэр диэри саастаах 15 оҕо сылдьар. Лаабыр сүрүн сыала-соруга — оҕолор доруобуйаларын тупсары. Манна сылдьар оҕолор бары хронической бронхит, тонзиллит о. д. а. араас ыарыылаахтар. Оттон манна кинилэр эмтэнэллэр, тренажердарга дьарыктанан, хамсаныылаах ооньуулары ооньсоон этхаан өттүнэн сайдаллар. Эмтэни араас процедура барыта кэриэтэ оҕоһулар: физиолечение, луч, ультразвук, кварц, массаж. Маны таһынан укуоллары, битэминнэри, гематоген, сироп биэрэллэр эбит. Күнгө биридэ остолобуойга аһыыллар, оҕолор астарын олус сөбүлээбэттэр. Сүрүн базаланар сирдэрин — «Кеттлер» тренажердардаах сааланы «Дьулуур» ХЭТ директора Баишев Михаил Сергеевич көнгүллээн биэрбит. Иитээчи Нам 2 №-дээх орто оскуолатын учу-

утала Соловьева Валентина Николаевна оҕолорго араас культурнай-маассабай мероприятияелары Намнаагы оҕо библиотекатын кытта тэрийэн ыттар. Ол курдук соторутааҕыта «Поле чудес», И.Д. Винокуров-Чапыганга анаммыт тематической биэчэри ыттыттар, сарсын «Зов джунглей» ыттары бэлэмнээ сылдьаллар. Музейга, пааркага, НПУ-га экскурсиялаабыттарын, сөтүөлэбиттэрин оҕолор астына кэпсииллэр. «Бу лаабырга сылдьар тоҕо үчүгэйи?» — диэн ыйыппылар Саша Кириллина: «Доруобуйага туһалаах.» — диэн бэрт судургутук уонна сөпкө эппиттээтэ. Оҕолор бары лаабырдарын сөбүлүүллэр эбит, көтүпкэккэ бары сылдьаллар.

Иитиллээччилэр, төрөспүттэр уонна үлэһиттэр бу лаабыры тэрийбиттэригэр улуустаагы социальной харалта управлениетыгар, «Дьулуур» ХЭТ-кэ барда махталларын тиэрдэллэр.

С.ЭВЕРСТОВА,
СУ студентката

ПАРТИЗАН 300-ЧЭКЭ ЭРЭ ТОННА ОТТООХ

Партизан нэһилиэгэр барыта 14 хаһайыстыба тэрилтэн үлэли сылдьар. Онтон үһэ производственной кооператив. Хаһайыстыбалар оҕурут аһын үүннэринэн, бурдук ыһыгынан дьарыктаналлар, оттууллар.

Оҕурут аһынан дьарыктаначчы үчүгэй үлэлээх хаһайыстыбалартан Парников Алексей Николаевич салайааччылаах «Сэкир» производственной кооператив буолар. 15 га сиргэ олодубут хортуппуйдара быйыл ардах түһэн үүнүүтэ үчүгэй. Маны таһынан сэкирдэр 4 га сиргэ хаппыстыа, биридэи га сиргэ сүбүкүлэ, моркуоп үүннэрибиттэр. Кооператив уонча кийилээх биэр авенота оттуур.

Иккис улахан хаһайыстыбаны Мордосов Валерий Валентинович салайааччылаах «Партизан» производственной кооператив буолар. Бу кооператив 10 га сиргэ хаппыстыа, 5 га сиргэ хотуоппуй, 2,5 га сиргэ сүбүкүлэ, 3 га сиргэ моркуоп ыспыт. Атын культураларга биир га сир бэриллбит. Кооператив 100 т оттоох, ону таһынан билигин да элбэх муньуулаах. Аллара сирдэрин бүтэрэн аны үөһэ алааска тахсаары сылдьаллар.

Партизанга икки хаһайыстыба бурдук ыһыгынан дьарыктанар. Новгородов Петр Яковлевич салайааччылаах «Бүтэй иһэ» бааһынай хаһайыстыба уопсайа 40 га сиргэ бурдук ыспыт, онтон 10-на эбиэс, 30-та дьэһимизин. Маны сэргэ хаппыстыа, хортуппуй, сүбүкүлэ, моркуоп ыспыттар.

«Сындьыс» бурдук ыһыгынан дьарыктанар бааһынай хаһайыстыба 45 га сиргэ дьэһимизин, 15 га сиргэ салиэһинэй, икки га сиргэ хортуппуй ыспыт. Ону сэргэ оттууллар, отторо холбоон 100-кэ тонна тийбит.

Хортуппуй, атын да оҕурут аһын үүнүүтэ үчүгэй курдук эбит. Нэһилиэк үрдүнэн барыта 37 га

хортуппуй, 120 га бурдук, 24 га хаппыстыа, 7,2 га сүбүкүлэ, 10,5 га моркуоп ыһылыбыт. Маны таһынан араас культураларга балтараа га сир бэриллбит.

Онтон окко кириигэ Партизанга быйыл ханна да курдук хойутааһын тахсыбыт, ол төрүөтүнэн ГСМ суоҕа уонна ардах буолбуттар. Элбэх от охсуллан баран ардахха былдыаммыт. Окко кирии бытааран былаан былырынныг көрдөрүүттэн намыһах. Нэһилиэк үрдүнэн 300-кэ эрэ тонна от оттоммут. ГСМ кэлэн бу хаалбыт күннэргэ бүтэрэ охсоору үлэли сылдьаллар.

Чааһынайдар бары кэриэтэ оҕурут аһын олодуналлар. Нэһилиэк иһинэн түөлбөлөрүнэн «Байылыат ыал» диэн конкурс биллэриллбит. Түмүгэ аны күһүн уржай хомуурун саҕана тахсыахтаах. Түөлбөлөр иккилии ылы кытыннараллар, онтон хайата үчүгэй, ол кыайыылааһын тахсыа. Бастагы мистэлээхтэри бириис кууттар. Ордук үчүгэй хаһайыстыбалаах түөлбөлөрүнэн «Чаран», «Сарыал», «Парковай» буолаллар.

Партизанга оҕо сынналарын тэрийиҥи былырын да, быйыл да үлэ ыттылар. Ол курдук, детсад лаабыра үлэли турар, онно 20 оҕо сылдьар. Лаабыр үһүс сезон аһылыбыт.

Туора Күөл диэн сиргэ оскуола оҕолоругар аналаах доруобуйа, үлэ уонна сынналар лаабыра баар. Лаабыр саҕа дьээтэ тутуларыгар анаан матырыйаал бэлэмнэммит. Тутуу оскуола директора Ф.Д. Гулев салаалаттынан ыттылар.

«Туора Күөл» диэн инбэлииттэр сайылыктарыгар 10-ча ыал сүөһүлэрин көрөллөр. «Күөнэх» бааһынай хаһайыстыба чилиэннэрэ — 5-6 ыал сайылыкка олонор эмиэ сүөһү иититинэн дьарыктаналлар.

В. РЫКУНОВА

АВТОВОКЗАЛ САҢА ХАҤААЙЫННАННА

Нам улууһугар ыраахтан кэлбит дьон, ыалдыттар саамай сылдьар, тохтоон аһар сирдэрэ — автовокзал. Кэнники кэмгэ хаһайына суох буолан көрүүтэ-истиитэ суох үлэлээн кэлбит. Ол түмүгэр иһэ-таһа кир-хах, ыһылыы-тодулуу буолан турар, түннүгэ-үөлэһэ алдыаммыт.

Автовокзалга автобустар тохтууллар эрэри, ону таһынан «Энгиэли-айан-сервис» таксистар обществолара эмиэ үлэлиир курдук гынан баран, ис-тас оҕоһуутугар, айаннааччыларга туох да усулбуойа тэриллэбэтэх. Ол курдук, олоор ыскамайакалар, уот-күөс, расписание, бэрээдэк суох. Манна үлэлиир тэрилтэлэр харчы эрэ ылар сыалтан, клиентарын туһугар кыһаммакка сылдьыбыттар.

Онон автовокзалы Нам селотун дьаһалтата бэйэтин балансыгар кыһалгалаахтар биллэрэллэр үлэни саҕалаан эрэр. Автовокзал директорунан Карамзин

Тихон Ильич ананан үлэтин саҕалаата.

Бу тэрилтэ билигин куорат автовокзалын дирекциятын кытта дуогабар түһэрсэн үлэлээн эрэр. Ол курдук, куорат автобустара күнгө 4-тэ сылдьахтара: сарыарда 9.30 ч., күнүс 13.00 ч., киһэ 17.00 ч. уонна 19.00 ч. Ону таһынан олохтоох таксилар автовокзалы кытта дуогабардаһан үлэлиэхтэрэ. Таксист автовокзалы кытта дуогабардаах эрэ буоллаһына, киниэхэ дьону таһарга сибидиэтистикэ налоговой инспекция нөҕүө бэриллэр. Маны таһынан ГИБДД нөҕүө техникескэй көрүүнү барбыт эрэ транспорттар көнгүллэниэхтэрэ. Таксилар, автобустар суоппардарыттан хомуллубут харчы олохтоох бюджетка кириэн автовокзал өрөмүөнүгэр, үлэһиттэригэр көрүллүбөт. Билигин автовокзал өрөмүөнэ саҕаланыхтаах.

Автовокзал бэйэтэ туспа тэрилтэ буолан саҕа үлэ мистэлэрэ

таһыстылар, ол курдук, вокзалга бэйэттигэр 4 киһи, ону таһынан иһигэр аһыллар маҕаһынарнарга, вулкансыахха эмиэ хас да киһи үлэтин булуноу.

Дьон таһынан баалаах суоппардар докумуоннара барыта сөп түбөһөр буоллаһына, вокзалы кытта дуогабардаһан үлэлиэхтэрин сөп. Холобур, урут таксистар обществоларыгар кириээччи суоппардар бастагы усунуос харчытын төлүүр эбит буоллаһына, билигин онук көрүллүбөт. Онон Нам олохтоохторо, эһиэхэ айанныыр санаа киридэһинэ, билигин дуогабардаах суоппардарытын кытта айанныргытыгар ынҕырабыт. Оччотугар айанныыр усулбуойабыт тупсуо, бэрээдэк баар буолуо. Автовокзалыт ыраас, бэрээдэктээх буоллаһына дьон үөрө-көтө айаннына.

Нам селотун дьаһалтата

СЫТЫГАН УУ ҮРДҮГЭР

Нам селиэһинэтин сорох уулуссаларын дьизэлэригэр кыһыннары ууга олоролорун туһунан «Энгиэли» хаһыат редакциятыгар кыһалгалаахтар биллэрэллэр, көмө көрдүүллэр.

Чернышевская аатынан уулусса 5 №-дээх дьизэтигэр, алта саастаах кыыс оҕолоох кэргэннин Светлана Николаевна, Артур Алексеевич Докторовтар олоролор. Дьизэлэр олус эргэ, уулусса үрдэтиллэн, содуруу өттүгэр 27 квартиралара таас дьизэ тутулан, ити дьизэ кирдээх ууга кыһыннары-сайыннары дьизэ иһигэр кириэн, муостаны таһыа көтөүллэр. Ол туһунан бэйэтэ кыра буолан баран улахан кыһалгалаах дьизэ хаһайы-

ына, гааһынан оттууллар котельнай оператор Артур Алексеевич этиитин истиэйин:

Бэйэм Үөһэ Бүлүүгэ төрөөбүтүм, Намнаагы педучилищета черчение, уруһуй, үлэ учууталын идэтигэр үөрэммитим. Дьолбун Нам сириттэн булан кэргэннэммитим, оҕоломмуппут. Идэбинэн үлэ суоҕун үрдүнэн, син ыал ортотунан үлэлээн-хамсаан, үөрө-көтө олоруох дьон дьизэтигэр табыллыбатыбыт. Кэргэмминэн, киин балыһа терапевтической отделениятын приемной сестрата Светлана Николаевна аал уоппутун оттубуппут ахсыс сыла буолла. Ол тухары сыл аайы атын дьизэни куортамнаһан олордубут.

Тэрилтэттэн хамнас ылбатабым ыраатта. Онон бэйэбит дьизэ-уот туттар туһунан сананар кыахпыт суох.

Ааспыт сыллаахха кыһалгатаҥ ыал көспүт, туһатыттан тахсыбыт, хаарбах дьизэни анатаммыт кыстаатыбыт. Кыһынны 27 квартиралара таас дьизэ кирдээх ууга таһынан баран дьизэбит иһигэр кирибит. Ыалтан электрическэй нөсүоһу уларсан икки күнү быһа хахайдаппытым. Муостабит анна билигин да уулаах. Онон дьизэбит олус сиктээх. Ордук кыысыт тутуйбат. Сьыстаран бронхиальной астманан ыарыйда.

Артур Алексеевич итинтэн салгыы үлэлиир тэрилтэтэ олох-дьаһах комбинатын мастарыскы-айыгар биир хоһу анаабытын, олоор усулбуойата табыһаа суоһунан аккаастанарга күһэллбиттэрин, Нам селиэһинэтин дьаһалтата, дьизэ-уот коммунальной хаһайыстыбатын муниципальной тэрилтэтэ атын квартираны булуохтаагар, билигин дьизэлэрин өрөмүөнүгэр көмөнү кыһан эрэннэрибэттэрин уо.д.а. үгүс кыһалгатын эттэ.

Билигин селиэһинэтигэр маньык балаһыанньалаах ыаллар аһыага суохтар. Эмиэ Чернышевская аатынан уулусса 24 №-дээх, 4 квартиралара мас уопсайдарын олохтоохторун балаһыанньалара итинтэн ордуга суох.

Бу дьизэ «Сельхозтехника» таһыгар тутулубут таас уопсайдар содуруу өттүлэригэр, били «сыа быһыгар быччахай кыбыллыбыт» дьизиккэ дылы, ханна да сир уларыгар кыага суох буолан, ийэ буоругар тимирэн, уу-хаар

үрдүгэр тураахтаата. Манна Савеллолар, Горбуновтар, Сергеевтар уонна Колесовтар олоролор.

Кинилэр СХТ 4 мэндимэниэх таас уопсайдара тутулуохтарыттан үрдэти кутуллан уу барбат буолбута, онтон ыла дьизэлэригэр кыһыннары-сайыннары кирдээх уу кириэрин үгсэ-харса сатаабыттарын үрдүнэн, туһааннаах тэрилтэлэр туох даһаны дьаһалы ылбатахтарын хомойон бэлиэтииллэр.

Олохпут ыраан иһэрин оҕотуттан оҕоньоругар тийэй бэркэ билэбит. Онтон үөһэ ахтыллыбыт ыаллар курдук кыһыннары-сайыннары дьизэлэрин иһигэр кирдээх ууну кэһэ сылдьар, өрүү

Эрэйдээх этигэс

сииктээх, сыттаах-сымардаах тымныы дьизэлэргэ олоор дьоннор идээннэрин өйдөөн-санаан көрүүбүн. Төһө да харчы суоҕун иһин, онон куоһурдаммакка, Нам селиэһинэтин дьаһалтата дьизэ-уот коммунальной хаһайыстыбатын муниципальной, уу үрдүгэр олоор дьон үлэлиир тэрилтэлэрэ сүбэлэрин, күүстэрин холбоон дьизэ уу кириэрин тохтоотор дьаһаллары суһаллык ыаллара наада буолбут.

В.Васильев

Хаартыскаларга: Чернышевская аатынан уулусса 5 №-дээх дьизэтин олохтооҕо Артур Докторов.

Чернышевская аатынан уулусса 24 №-дээх дьизэ.





Билбит-Көрбүт эппит...

Сынньаланна аабыы

ХОС ААТ—СЫМЫА, ОЛ ЭРЭЭРИ МАНТАН ПОЛИТИК ТӨНӨ ААТЫРАРА-СУРАҔЫРАРА КӨСТӨР

Хос ааттарынан политической деятель төһө аатыраарын-сураҕыраарын билиэххэ сөп. Билигин политическай спектр хос ааттар киэнг ассортименарынан туолан турар. Хос ааттарынан кэники сыллар премьер-министрээрэ бары



ниэхэ өр кэмгэ хараҕын симпэксэ олорор кыахтааҕын иһин бэриллбит. Кабинетын коллегалара кинини БУЛЬДОГ дииллэр. Г. Явлинская кинини НОВЫЙ БРЕЖНЕВ диэбит.

Билигин премьер Сергей Степашин өссө оскуола саҕаттан СТЕПАШКА дьин ааттааҕа. 1986 с. «Партийное руководство противопожарными формированиями» дьин диссертация көмүскээбитин кэниэ ПОЖАРНИК дьин аат инмит. Госдума биер депутата кыһырыбыт кэмгэр «За такими щекнами, которые носят Степашин, можно прятать закрома Родины» дьин саҕарбытыттан ыла ХОМЯК диер буолбуттар.

Реформатор-министр дэртэн Анатолий Чубайс элбэх ааттаах. Кремль хараҕын иһин АНТОШКА дииллэрэ, кэлин ВАУЧЕЗАТОР, ЗАВЛАБ, НАРОДНЫЙ АЛЛЕРГЕН, КОМИССАР ПРИВАТИЗАЦИИ, РЫЖИЙ КАРДИНАЛ, ГОСПОДИН ВАУЧЕР дьин ааттар ингэрлэн испиттэрэ. А. Лебедь журналистарга этигитигэр кинини РЖАВЫЙ ТОЛИК диэбиттэрэ.

Борис Немцов—КУЧЕРЯВОЕ ЛИЦО РЕФОРМ. Егор Гайдар—ХРЮША, ШЕКИ, ВИННИПУХ, ТИМУРОВЕЦ.

Дьону эрэ буолбакка, министерстволары эмиз ааттыыллар. Ол курдук, үп министерствота—МИНИСТЕРСТВО СВИНОЕЖИКА, культура—МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА. Юстиция министрэ В. Ковалев «баанньык дьыалатын» кэнииттэн МИНИСТР БЮСТИЦИИ дэммитэ.

Москва куорат мэрэ Лужков кепкатын кытта оннооҕор аһырыгар уонна утуярыгар арахсыбат дьин күлсэллэр. Киниэхэ МЕТС КЕПОЧКОЙ, КЕПКА, КЭП, ЛУЖОК, НОВЫЙ СВЯТОЙ, КОЛОБОК дьин ааттар ингэрллиттэр.

«КП» таһыаттан

ааттаммыттар.

В. Черномырдинга хос ааты Боровой биэрбит дьин этэллэр. Кини Черномырдины кукольной пьесатын геройунан онорон баран МЫРДИК дьин ааттаабыт. Маны таһынан киниэхэ баһаам элбэх аат ингэрллиттэр: ГАЗПРОМ, ДЯДЯ ВИТЯ, ЛЕНЯ БРЕЖНЕВ—МОЛОДЫЕ ГОДЫ, КРЕМЛЕВСКИЕ БРОВИ, ДЯДЬКА ЧЕРНОМОР, ТРУБА, ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНОМОР, ЧВС... Аҕа дойду барыта ЧЕРНОМЫРДИЯҔА кубулуйбута, оннооҕор флот ЧЕРНОМЫРСКАЯ ФЛОТ дьин ааттаммыта.

Онтон Борис Ельцин—ДЕДУШКА, БЭН, БОРИС МУДРЫЙ, ГОСПОДИН НЕТУ, ШЕФ дьин ааттардаах.

Сергей Кириенко ааттарыгар кини сааһыгар акцент бэриллэр: КИНДЕР-СЮРПРИЗ, ПРЕМЬЕР СВ, ЛОХОТРОН, АКСЕЛЕРАТОР, АСПИРАНТЬЕ. Сергей Кириенко кабинета ВРЕМЕННАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО дьин ааттаммыта. Онтон сорох дьон киниэхэ «КИРИЕНКИ» дьин харчы «бэчээттиригэр» субэлииллэрэ.

Евгений Примаков—ПРИМУС. Боростуой нуорут кинини МАКСИМЫЧ диер эбит. Тас разведкара биергэ үлэлиир коллегалара ЗМЕЯ дииллэр эбит. Бу аата кини

ГИБДД СОНУННАРА

Швейцарияҕа массынанаан ременэ суох айаннаан иһэн суол быһылааныгар түбэспит суоппар эмтэниитин бэйэтэ төлүүр (оннооҕор страховкалаах да буоллабына).

Сибирдээҕи метрология НИИ-тун ученайдара октанометр дьин бензин октановой чыһылатын бэрэбизеркалиир прибор айбыттар. Онон хас биердии суоппар кини төлөөбүт харчыта бензин сыанатыгар сөп түбэһэрин дуу, түбэспэтин дуу билэр

кыахтанна. Уматык экспессе-анализа 30 сөкүүндээн бэлэм буолар.

ГИБДД дорожнай-патрульной сулууспатын сотрудниктара аны массынаны тохтооллоругар гражданскай таһаһыан тураллара көгүллэннэ. Ис дьыала министрствотын ГИБДД кылаабынай управлениета биллэрбитинэн, автоинспектор боростуой суоппартан атына дьин кини түөһүгэр ДПС знаҕаа иилиллиттэ буолуоҕа. Ол гынан баран, манньык гражданскай таһаһаах сотрудниктар су-

олга турар инспектордар 25 бырыһыаннара буолуохтаах. Спецавтомобилинэн сылдьар ДПС экипаһыгар көһө сылдьар көстүбэт постары туруорарга көгүл биэрдиэр. Автоинспектордар суоппардартан мас кэнигэр эбэтэр автобус остановкатын кэнигэр саһар кыахтаннылар. Урут саһан туран бэрэбизеркэлээһин бобуллар этэ, манньык дьыарыктанар сотрудниктар накаастанар этилэр. ГИБДД этэринэн, манньык саһа киллэриилэр ДПС үлэтин тупсарыахтара, ол эбэтэр суоппар хаһан, хаһан ГИБДД сотруднигы көрсөрүн эрдэттэн билбэт.

РОССИЯТТАН ТАҔЫЧЫ

Заир республиката инфляция тэтиминэн уонна кээмэйинэн оннооҕор Россияны сабырылар. Бу кини Африка республикатыгар харчыны киилэнэн ааҕаллар. Омуктар этэллэринэн бу дойдуга хас да күн олоор инниттэн 4-5 киилэ кумааҕы харчы (банкнота) наада. АХШ биер долларын иһин 1-тэн 2 мөл. тийэ заир (национальной валюталара) биэрэллэр. Гостиницаҕа биер суукка олоруу 100 долларга, биетэр 100-200 мөл. заирга, ол эбэтэр 1 кг. ыйааһынга тэннээр.

Отут сыл анараа өттүгэр президент Мобуту саһана биер заир иһин 2 доллары биэрэллэр.

Биниэхэ генсек Брежнев саһана 1 солкуобайга 5 бухаанга килиэби ылыахха сөп этэ.

ИККИ СЫЛЫНАН... СИРИ ЭРГИЙЭ

«Труд» хаһыакка 44 саастаах Владимир Лысенко туһунан суруллубута. Кини наар айанныгар, мүлчүргэннээх сырыылаах киһи быһыытынан Россия «Саамай харса суох айанныыта» ааты ылбыта уонна Гиннесс рекордарын кинигэтигэр үс төгүл кирибитэ.

От ыйын 15 күнүгэр Австралия баар Сидней куоракка В. Лысенко сиринэн аан дойдуну эргийэр икки сыллаах айаннын түмүктээтэ. Кини массынатын көлөһөлөрө 17 дойдунан 90000 км. суолу эрийдилэр. Баһаан Аляскадан Огненной Земляҕа дьери, оттон Игольный тумустан (Сууруу Африка) Тунис хоту эргийгэр, Дьылда тумуһуттан (Португалия) Россияҕа Магадан уобалаһыгар тийэ айаннаата.

Лысенко харса суох холобурун үлэтэ суох хаалбыттар, дьыэтэ-уота суох дьордоот дьон таһыахтара буолаарай? Икки сыл мээһэ үлэ кэтээн, пособие манаан олонорон хал буолуох онугар...

АРАЙ БАРТЫҔААННАР КЭЛЛИННЭР

Эстонияҕа «Постимээс» хаһыакка суруллубутунан, сэрэи саһана сэбиэскэй быһааһы утары сэриилэспит бүтэһик «бартыһаанынан»... 1978 сыллаахха дьери (!) ойуурга саһа сылдыбыт Август Саббе буолар. Кини 1941 сыллаахха Кыһыл Армияҕа ыгырыттан куотан ойуурга саспыт. Немецтэр кэлбиттэригэр эмиз тахсыбатах. Оттон сэбиэскэй сэриилэр кыайыттарын кэниэ миэлигэ үлэһитэ булбут. 1949 сыллаахха «тыа бырааттарын» (эстонскай националистар) кытта саһа быһааһы утары охсуһа тыаҕа күрээбит. 1952 сыллаахха кини сылдыбыты баандата сберкассаны халаары тоһуурга түбэспит. Ордубут дьону кытта Август тыаҕа хорҕойбут. 1954 сыллаахха кинилэр саһа сылдыр бункердарын булан кырган кэбиспиттэр, арай соҕотох Саббе эмиз куоппут уонна 1978 сыллаахха дьери саһа сылдыбыт. Кинини өрүс кытылыгар балыктыы олодоһуна бэлиэти көрөн КГБ үлэһиттэрэ төгүрүйүттэр. Ол да буоллар Август Саббе бу да сырыыга куоппут, ууга ыстаммыт. Сабаһалааһын быһыытынан кинини ууга тимирбит дииллэр да, ким билиэ баарай?

Билигин даһаны Сибир тыаларыгар саһа сылдыр кыһыл бартыһааннар саһа быһааһы утаран саһаах-саадахтаах таһсан кэһэйлэллэр?

БИИР УОП КУЛУУ

Арай биердэ Лев Толстой биер полицейскай туппут киһитин кытта харыстык кэпсэтэрин истэн баран ыйыппыт:

- Сатаан аабаһын дуо?
- Ааһан бөбө!
- «Евангелиены» ааһпытын дуо?
- Ааһпытым!
- Оччотугар бэйэн курдук бодолооһу атабаһы сатамматын туһунан тово умунну?
- Полицейскай уоска бэрдэритти саһата суох турбут, ол кэниэ төттөрү ыйытан саайбыт:

- Оттон эн бэйэн сатаан аабаһын дуо?
- Тыый, ааһымына, — хоруйдаабыт суруйааччы.
- Городовойдарга аналлаах инструкцияны ааһпытын дуо?
- Суох, ааһпатабым!
- Оччотугар, ааһа иликкинэ, туох да дьимэ!
- Кырдыга даһаны, хас биердии киһи олоҕор туспа кылаабынай кинигэлээх буолар. Араас инструкция, бирикээс, уураах, ыйаах... уонна хас биердии киһи ол кинигэтин саамай дьоруунунан ааһынар.

- Аптекаҕа биер киһи кириэн эппит:
- Миэхэ литр ангара испирирдэ!
- Оттон рецебинг баар дуо?
- Тыый, хайдах суох буолуой! Биер киилэ саахар, 100 гр. доруоһа...
- Биниэхэ аһы аһы умсугуйааччылар рецеппэ наадыбаттар, уорбут-булбут уонна барыгаттан атыыласпыт, онон бүтэр.

ПЛАНЕТАЛАР ТУГУ КЭПСИИЛЛЭРИЙ?

Бастатан туран, Күн (киһи өйүн, эр киһини, аҕа баһылыгы, тойону, киһи онгорор)таһаарар күүһүн көрдөрөр планета Хахай бэлиэтигэр, бэйэтин дьыэтигэр, бас билиини, баайы-дуолу, үүнээһини, дьыэ кыһылын, оһону, кэрэни, искусствону көрдөрөр эйгэһэ кириэн атырдыах ыйын 23-гэр дьери сылдыһааһына, бу сылдыр бириэмэтигэр «Күн» баһылыгар-көһүлүүр оруолу ылан, бэйэтин билиннэрэ саһыа, бу манна атырдыах ыйын 5-тэн 15-гэр дьери Марс сөпсөспөккө утары туруон сөп, оччоор бу билинигэ наадыбыт «Күн» күүс өттүнөн өттөйөн кэлиэн сөп, ону тэнэ «Күн» утары, эмиз бэйэтин курдук былаас былдыһааһына аһаһастык кыһайан утарыласпатаһына, кэтэһиттэн, кистэлэнг алдытар, өһөрөр хайыһына туһунан, утары охсуһууну ыһытан сөп. Бу утары турууга атырдыах ыйын 7-тэн 15-гэр дьери бастаан Уран (реформаны, соһуйууну, көгүлү капитализмы, космоһы,

революцияны көрдөрөр планета) эмиз бэйэтин дьыэтигэр өрө туран кэлэр, мантан мин матыам дуо дьыэтигэр Сатурн (хааччахтааһыны, былыргыны, урукку опыты, инники уһун сыллаах быһааны хонтуруоллуур планета) иккис дьыэтигэр, Телец бэлиэтигэр (бас билиини, баайы-дуолу, үбү-харчыны, сири, сиртэн төрүүрү көрдөрөр бэлиэтигэр) хааччахтаан, өлөрөн өһөрөн накаастыан, үөрөтиэн сөп. Юпитер (дуоспуруну, сайыһыны сайдар күүһү, үөһэ тахсыһыны көрдөрөр планета) атырдыах ыйын саһаһыттан, Венераны (үбү-харчыны көрдөрөр планетаны) социальнай эйгэ дьэки төптөрү хайыһынаан, урукку проблеманы саһатан ырыттарыан сөп, онтон атырдыах ыйын 13-14-тэн Меркурий (кэпсэтинини, сибээһи, прессаны, кэлини-барыһыны, айаны, киһи саһаһынын көрдөрөр планетаны) кытта конфликттаһан, уопсай хартыһына кыттыһыан сөп, 23 чыһылаһа, Ураны кытта утары туран арааһынай ава-

риялары үөскэтиэн сөп. Бу бириэмэһэ 3 быһаан айаннаах планеталар Уран, Нептун, Плутон үһүн төптөрү айанныыллар, бу өр бириэмэни хаһар, бу бириэмэһэ хас биердии киһи олоһун сайдыыта уопсай событиелартан тутуллар уонна онно сөп түбэһиһэн эрэ олоһор түгэни үөскэтэр. Плутон Стрелец бэлиэтигэр Лилит дьин ыарахан дьыһылаах планетаны кытта чугаһыспыт бириэмэһэ, балаһан ыйын 19-гар бу планетаны кытта холбоһор, бу бириэмэһэ айылҕа алдыһылаһа, биллибэт диагностаах ыарыһылар, сүһүрүүлэр өссө эли-эхтэрин сөп. Бу манньык киһи өйө хараччы буккуллар, ыарахан кэмгэ, хас биердии киһи бэйэтин интуициятын саһайтарыан сөп, киһи бэйэтигэр куһаһаны баһарбат, онон бэйэһит өйгүт түгээр баар, бэйэһитин араһааччылар ааньалгытын уһуннардаһыһына, ыарахан кэмнэргэ, улахан туруулаһар күүстэниэххитин сөп. А.Ильина

Программа ТВ с 9 по 15 августа

Понедельник, 9 августа

1-я программа. Канал ОРТ
 06.00 Телеканал "Доброе утро".
 09.00 Новости.
 09.15 "Во имя любви".
 10.15 Приглашает Концертная студия "Останкино". Александр Ширвиндт.
 11.10 "Человек и закон" (с дубляжем).
 12.00 Новости.
 12.15 Здоровье.
 12.45 Георгий Бурков, Эммануил Виторган и Армен Джигарханян в детективе "Профессия - следователь". 1-я серия.
 13.55 Веселые истории в журнале "Ералаш".
 14.05 Мультсериал "Фантом 2040".
 14.30 Программа "Вместе".
 14.55 Программа передач.
 15.00 Новости.
 15.15 "Гарри - снежный человек". Комедийный сериал.
 15.40 Мультсериал "Ну, погоди!".
 15.55 Звездный час.
 16.30 "... До шестнадцати и старше".
 17.00 "Во имя любви".
 18.00 Новости (с дубляжем).
 18.15 "Каламбур". Юмористический журнал.
 18.50 Понедельник с Познером. Программа "Человек в маске".
 19.30 Андрей Миронов, Анатолий Панапов и Роман Быков в фильме "Двенадцать стульев". 1-я серия.
 20.45 "Спокойной ночи, малыши!".
 21.00 Время.
 21.35 Погода.
 21.40 Приключенческий сериал "Горец - IV". "Избавление".
 22.35 Взгляд.
 23.20 Линия кино. Евгений Урбанский в фильме "Чистое небо".
 01.10 Новости.
 01.25 Программа передач. До 01.30
2-я программа. Канал "Россия"
 07.00-9.45 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
 07.20 "У всех на устах".
 07.45 Телеигра "Программа передач".
 09.15 "Дежурная часть".
 09.45 "Товары - почтой".
 10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
 11.00 ВЕСТИ.
 11.35 "Маленький бродяга". Телесериал для детей (Канада).
 12.30 "Мы идем охотиться". Мультсериал.
 "Ура... вперед на полюс!". "Как потерять вес?". Мультфильмы.
 12.45 РУССКОЕ ЛОТО.
 13.30 "Магазин на диване".
 14.00 ВЕСТИ.
 14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина).
 15.20 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина).
 16.10 "Музыка, музыка...".
 16.25 "Гомеопатия и здоровье".
 16.30 "Первые поцелуи". Телесериал (Франция).
 17.00 ВЕСТИ.
 17.30 "БАШНЯ". Молодежная информационно-развлекательная программа.
ЯКУТСК
 17.55 День коренных народов мира. Выступление А.В. Кривошапкина, президента Союза Ассоциаций коренных малочисленных народов РС(Я). "Краски Северного края". Видеозарисовка. Фольклорный ансамбль "Иорпэйздэ" ("Солнышко"). Выступление Л.П. Режиссовой, 1 зам. министра по делам народов и федеративным отношениям РС(Я). Выступление В.А. Роббека, директора Института проблем малочисленных народов Севера. Фольклорный ансамбль "Ярар" представляет...
 19.30 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.
 19.50 Реклама.
Канал "Россия"
 20.00 ВЕСТИ.
 20.35 ВРЕМЯ КИНО. Вячеслав Невинный, Евгений Леонов и Георгий Вицин в комедии Леонида Гайдая "За спичками".
 22.25 АКУНА МАТАТА.
 23.30 "Дежурная часть".
 23.45 "Магазин на диване".
 00.00 ВЕСТИ. До 00.30
3-я программа. Канал "Россия"
 17.55 "Лето нашей тайны". Телесериал (Бразилия).
 18.55 "Дежурная часть".
 19.30 "Почта РТР". До 20.00

Вторник, 10 августа

1-я программа. Канал ОРТ
 06.00 Телеканал "Доброе утро".
 09.00 Новости.
 09.15 "Во имя любви".
 10.15 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
 10.50 Домашняя библиотека.
 11.00 Сериал "Звездные войны".
 11.45 Мультсериал "Хитрая ворона".
 12.00 Новости.
 12.15 Телеканал "Добрый день".
 13.00 Детектив "Профессия - следователь". 2-я серия.
 14.15 Мультсериал "Фантом 2040".
 14.30 Программа "Вместе".
 14.55 Программа передач.
 15.00 Новости.
 15.15 "Гарри - снежный человек". Комедийный сериал.
 15.45 Счастливого случая.
 16.30 "... До шестнадцати и старше".
 17.00 "Во имя любви".
 18.00 Новости (с дубляжем).
 18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш".
 18.30 Тема.
 19.10 Здесь и сейчас.

19.30 "Двенадцать стульев". 2-я серия.
 20.45 "Спокойной ночи, малыши!".
 21.00 Время.
 21.35 Погода.
 21.40 Однако.
 21.50 Олег Стриженов в фильме "Неподсуден".
 23.25 Ирина Архипова в программе "Женские истории".
 23.55 Сериал "Темные небеса": "Охота в сумерках". 16-я серия.
 00.45 Новости.
 01.00 Программа передач. До 01.05
2-я программа. Канал "Россия"
 07.00-9.45 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
 07.20 "У всех на устах".
 07.45 Телеигра "Программа передач".
 09.15 "Дежурная часть".
 09.45 "Товары - почтой".
 10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
 11.00 ВЕСТИ.
 11.35 "Маленький бродяга". Телесериал для детей (Канада).
 12.30 МОЯ СЕМЬЯ.
 13.30 "Магазин на диване".
 14.00 ВЕСТИ.
 14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина).
 15.25 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина).
 16.10 "Музыка, музыка...".
 16.25 "Гомеопатия и здоровье".
 16.30 "Первые поцелуи". Телесериал (Франция).
 17.00 ВЕСТИ.
 17.30 "БАШНЯ". Молодежная информационно-развлекательная программа.
ЯКУТСК
 17.55 Программа передач.
 18.00 Видеозарисовка.
 18.05 "ТЮЛБЭ". Сунтаар улууһа.
 18.40 "Высокое напряжение" (ТРК "Алмазный край", г. Мирный).
 19.05 Тыя сирэ.
 19.30 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.
 19.50 Реклама.
Канал "Россия"
 20.00 ВЕСТИ.
 20.35 ВРЕМЯ КИНО. Даниел Бернхард в боевике "Кровавый спорт - III" (США).
 22.20 "Урмас Отт с Романом Карцевым".
 23.25 "Дежурная часть".
 23.40 Выборгский фестиваль российского кино "Окно в Европу - 99".
 23.55 "Магазин на диване".
 00.10 ВЕСТИ. До 00.40
3-я программа. Канал "Россия"
 17.55 "Лето нашей тайны". Телесериал (Бразилия).
 19.00 "Москва - Улан-Батор. Что дальше?". Документальный фильм.
 19.25 "Любовь с первого взгляда". До 20.00

Среда, 11 августа

1-я программа. Канал ОРТ
 06.00 Телеканал "Доброе утро".
 09.00 Новости.
 09.15 "Во имя любви".
 10.15 Джентльмен-шоу.
 10.40 Домашняя библиотека.
 10.50 Сериал "Звездные войны".
 11.40 Мультсериал: "Ворона и лисица, кукушка и петух".
 12.00 Новости.
 12.15 Телеканал "Добрый день".
 12.55 Детектив "Профессия - следователь". 3-я серия.
 13.55 Мультсериал "Фантом 2040".
 14.30 Программа "Вместе".
 14.55 Программа передач.
 15.00 Новости.
 15.15 "Гарри - снежный человек". Комедийный сериал.
 15.45 Классная компания.
 16.00 Зов джунглей.
 16.30 "... До шестнадцати и старше".
 17.00 "Во имя любви".
 18.00 Новости (с дубляжем).
 18.15 "Каламбур". Юмористический журнал.
 18.25 Человек и закон.
 18.55 Здесь и сейчас.
 19.15 "Двенадцать стульев". 3-я серия.
 20.45 "Спокойной ночи, малыши!".
 21.00 Время.
 21.35 Погода.
 21.40 Однако.
 21.50 Чисто английская комедия "Король Ральф".
 23.35 Новости.
 23.50 Сериал "Темные небеса": "Странники в ночи". 17-я серия.
 00.35 Программа передач. До 00.40
2-я программа. Канал "Россия"
 07.00-9.45 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
 07.20 "У всех на устах".
 07.45 Телеигра "Программа передач".
 09.15 "Дежурная часть".
 09.45 "Товары - почтой".
 10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
 11.00 ВЕСТИ.
 11.35 "Маленький бродяга". Телесериал для детей (Канада).
 12.30 МОЯ СЕМЬЯ.
 13.30 "Магазин на диване".
 14.00 ВЕСТИ.
 14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина).
 15.25 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина).
 16.10 "Музыка, музыка...".
 16.20 "Гомеопатия и здоровье".
 16.30 "Позвоните Кузе!" Интерактивная игра для детей.
 17.00 ВЕСТИ.
 17.30 "БАШНЯ". Молодежная информационно-развлекательная программа.
ЯКУТСК
 17.55 "Ком" программа.

18.20 Уран хомус уустара.
 18.55 МТК.
 19.30 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.
 19.50 Реклама.
Канал "Россия"
 20.00 ВЕСТИ.
 20.35 ВРЕМЯ КИНО. Надежда Румянцева, Юрий Белов и Юрий Никулин в комедии "Неподдающиеся".
 22.05 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН.
 23.15 "Дежурная часть".
 23.30 АВТОШОУ.
 00.00 ВЕСТИ.
 00.30 "Магазин на диване". До 00.45
3-я программа. Канал "Россия"
 17.55 "Лето нашей тайны". Телесериал (Бразилия).
 18.55 ДОСЬЕ. "Стреляющий август".
 19.25 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ. До 20.00

Четверг, 12 августа
1-я программа. Канал ОРТ
 06.00 Телеканал "Доброе утро".
 09.00 Новости.
 09.15 "Во имя любви".
 10.15 "Каламбур". Юмористический журнал.
 10.45 Домашняя библиотека.
 10.55 Сериал "Звездные войны".
 11.45 Мультсериал.
 12.00 Новости.
 12.15 Телеканал "Добрый день".
 12.55 Детектив "Профессия - следователь". 4-я серия. Часть 1-я.
 14.05 Мультсериал "Фантом 2040".
 14.20 Мультсериал: "Влюбчивая ворона".
 14.30 Программа "Вместе".
 14.55 Программа передач.
 15.00 Новости.
 15.15 "Гарри - снежный человек". Комедийный сериал.
 15.40 Веселые истории в журнале "Ералаш".
 15.45 "Возможно все!".
 16.00 Улица Сезам.
 16.30 "... До шестнадцати и старше".
 17.00 "Во имя любви".
 18.00 Новости (с дубляжем).
 18.15 Лучшие из лучших.
 18.30 Маски-шоу.
 18.55 Здесь и сейчас.
 19.20 "Двенадцать стульев". 4-я серия. Заключительная.
 20.45 "Спокойной ночи, малыши!".
 21.00 Время.
 21.35 Погода.
 21.40 Однако.
 21.50 Евгений Миронов и Нина Усатова в фильме "Мусылманин".
 23.50 Александра Захарова в программе Андрея Макаревича "Абзажур".
 00.20 Сериал "Темные небеса": "Кровные узы". 18-я серия. Заключительная.
 01.05 Новости.
 01.20 Программа передач. До 01.25
2-я программа. Канал "Россия"
 07.00-9.45 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
 07.20 "У всех на устах".
 07.45 Телеигра "Программа передач".
 09.15 "Дежурная часть".
 09.45 "Товары - почтой".
 10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
 11.00 ВЕСТИ.
 11.35 "Маленький бродяга". Телесериал для детей (Канада).
 12.30 МОЯ СЕМЬЯ.
 13.30 "Магазин на диване".
 14.00 ВЕСТИ.
 14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина).
 15.25 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина).
 16.10 "Музыка, музыка...".
 16.25 "Гомеопатия и здоровье".
 16.30 "Первые поцелуи". Телесериал (Франция).
 17.00 ВЕСТИ.
 17.30 "БАШНЯ". Молодежная информационно-развлекательная программа.
ЯКУТСК
 17.55 Программа передач.
 18.00 Видеозарисовка.
 18.15 Об едином налоге на вмененный доход.
 18.35 "Сарыал". Спектакль Академического Сакхатэатра им. П.Ойуунского. Н.Неустров. "Светлая моя печаль..." по рассказу "Прокаженные". 1 часть.
 19.15 К 50-летию открытия первых алмазов в Якутии.
 19.30 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.
 19.50 Реклама.
Канал "Россия"
 20.00 ВЕСТИ.
 20.35 "Два рояля". Музыкально-развлекательная программа.
 21.25 ВРЕМЯ КИНО. АГАТА КРИСТИ. ПУАРО. "Приключения с дешевой квартирой" (Великобритания).
 22.30 "Слушается дело". Заседание телевизионного суда присяжных.
 23.25 "Дежурная часть".
 23.40 Международный турнир по вольной борьбе им. И.Яригина. Передача из Красноярска.
 00.35 ВЕСТИ.
 01.05 "Магазин на диване". До 01.20
3-я программа. Канал "Россия"
 17.55 "Лето нашей тайны". Телесериал (Бразилия).
 18.55 "Диалоги о рыбалке".
 19.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР. До 20.00

Пятница, 13 августа

1-я программа. Канал ОРТ
 06.00 Телеканал "Доброе утро".
 09.00 Новости.
 09.15 "Во имя любви".

10.15 Маски-шоу.
 10.40 Смак.
 11.00 Сериал "Звездные войны".
 11.45 Мультсериал: "Иванко и вороний царь".
 12.00 Новости.
 12.15 Телеканал "Добрый день".
 13.05 Детектив "Профессия - следователь". 4-я серия. Часть 2-я. Заключительная.
 14.00 Мультсериал "Фантом 2040".
 14.30 Программа "Вместе".
 14.55 Программа передач.
 15.00 Новости.
 15.15 Приключения в сказочной стране в фильме "К концу времен".
 16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш".
 17.00 "Во имя любви".
 18.00 Новости (с дубляжем).
 18.15 Здоровье.
 18.45 Джентльмен-шоу.
 19.15 Документальный детектив. "Бешеные деньги". Дело Центробанка. 1993 год.
 19.45 Поле чудес.
 20.45 "Спокойной ночи, малыши!".
 21.00 Время.
 21.35 Погода.
 21.40 Однако.
 21.50 100 лет Хичкоку. Шпионский фильм "Диверсант".
 23.55 Коллекция Первого канала. Триллер Брайана де Пальмы "Подставное тело".
 01.55 Новости.
 02.10 Премьера сериала "Пятница, 13-е".
 03.00 Программа передач. До 03.05
2-я программа. Канал "Россия"
 07.00-9.45 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
 07.20 "У всех на устах".
 07.45 Телеигра "Программа передач".
 08.15 "Тысяча и один день".
 09.15 "Дежурная часть".
 09.45 "Товары - почтой".
 10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
 11.00 ВЕСТИ.
 11.35 "Маленький бродяга". Телесериал для детей (Канада).
 12.30 МОЯ СЕМЬЯ.
 13.30 "Магазин на диване".
 14.00 ВЕСТИ.
 14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина).
 15.25 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина).
 16.10 "Музыка, музыка...".
 16.25 "Гомеопатия и здоровье".
 16.30 "Первые поцелуи". Телесериал (Франция).
 17.00 ВЕСТИ.
 17.30 "БАШНЯ". Молодежная информационно-развлекательная программа.
ЯКУТСК
 17.55 Программа передач.
 18.00 Дальний Восток.
 18.30 Фильм-детям.
 18.45 "Сарыал". Спектакль Академического Сакхатэатра им. П.Ойуунского. Н.Неустров. "Светлая моя печаль..." по рассказу "Прокаженные". 2 часть.
 19.30 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.
 19.50 Реклама.
Канал "Россия"
 20.00 ВЕСТИ.
 20.35 "АНШЛАГ" и К.
 21.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.
 23.20 ПОДИУМ Д'АРТ.
 23.55 "Дежурная часть".
 00.10 ВЕСТИ.
 00.40 Шон Коннери в фильме "Хороший человек в Африке" (США).
 02.10 "Магазин на диване". До 02.25
3-я программа. Канал "Россия"
 17.55 "Лето нашей тайны". Телесериал (Бразилия).
 18.55 "Устами младенца". Телеигра.
 19.25 "Осторожно, модерн!". До 20.00

Суббота, 14 августа

1-я программа. Канал ОРТ
 07.50 Комедия "Центровой из поднебесья".
 09.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
 09.45 Домашняя библиотека.
 10.00 Новости.
 10.14 Мультсериал. "Ну, погоди!".
 10.20 Программа "100%".
 10.50 Утренняя почта.
 11.25 "Каламбур". Юмористический журнал.
 11.55 Смак.
 12.15 Возвращение Третьяковки. История одного шедевра.
 12.50 "Возможно все!".
 13.05 Приключенческий фильм "Без права на провал".
 14.25 Программа "Цивилизация".
 14.55 Программа передач.
 15.00 Новости (с дубляжем).
 15.15 В мире животных.
 15.55 Мультсериал: "Левша".
 16.40 Алена Свиридова, Олег Газманов, Валерий Сюткин, группа "Hi-Fi" и другие в музыкальной программе "Звезды против пиратов".
 18.00 Новости (с дубляжем).
 18.15 Как это было. Олимпиада в Хельсинки. 1952 год.
 18.55 Веселые истории в журнале "Ералаш".
 19.10 "Серебряная серия". Пьер Ришар в комедии "Игрушка".
 21.00 Время.
 21.30 Погода.
 21.35 Сериал "Секретные материалы".
 23.10 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - "Спартак". Подключение к прямому эфиру.
 01.00 Программа передач. До 01.05
2-я программа. Канал "Россия"
 08.00 "Машенька и медведь". Мультфильм.
 08.20 "Мария, Мирабела в Транзистории".

Музыкальная сказка для детей.
 09.30 "Не люблю - не слушаю", "Архангельские новеллы". Мультфильмы.
 10.00 "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!".
 10.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
 11.05 "Сто к одному". Телеигра.
 11.50 "Любовь с первого взгляда".
 12.15 "Золотой ключ".
 12.30 "Хорошие новости".
 12.45 "Петя и Красная Шапочка". Мультфильм.
 13.00 "Папа, мама, я - спортивная семья".
 14.00 ВЕСТИ.
 14.30 Митхун Чакраборти в боевике "Цветок и пламя" (Индия). 1-я и 2-я серии.
 17.00 Открытие фестиваля городов России в г.Пятигорске.
ЯКУТСК
 18.00 Программа передач.
 18.05 К 75-летию золотодобывающей промышленности. "Штрихи к юбилею". Нижний Кураха. Передача 8.
 18.25 Правовой канал.
 18.45 "Сородичи". Олег Шаравский.
 19.15 "Полярная звезда-99".
Канал "Россия"
 20.00 ВЕСТИ.
 20.30 ДОСЬЕ. "Фирма. Британская монархия привычна и не очень".
 21.05 Александр Михайлов, Наталья Белохвостикова, Донастас Банюнис и Любовь Полищук в криминальной драме Вадима Дербенева "Змеелов".
 22.55 Георгий Вицин и Армен Джигарханян в эротической комедии "Несколько любовных историй" (Украина).
 00.30 ГОРЯЧАЯ КВАРТИРА. До 01.25
 3-я программа. Канал "Россия"
 18.00 МОЯ СЕМЬЯ.
 19.00 СТАРАЯ КВАРТИРА. Дайджест. 70-е ГОДЫ. Часть 1-я. До 20.00

Воскресенье, 15 августа
1-я программа. Канал ОРТ
 07.50 Михай Волонтир и Александр Лазарев в фильме "Дмитрий Кантемир".
 09.30 "Дисней-клуб": "Русалочка".
 10.00 Новости.
 10.15 "Непутевые заметки" Дм. Крылова.
 10.30 Пока все дома.
 11.05 Утренняя звезда.
 11.55 Веселые истории в журнале "Ералаш".
 12.05 "Служу России!".
 12.35 "Играй, гармонь любимая!".
 13.05 Крестьянские ведомости.
 13.30 Сериал "Все путешествия команды Кусто". "Плавание джунгли Борнео".
 14.20 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
 14.55 Программа передач.
 15.00 Новости (с дубляжем).
 15.15 Клуб путешественников.
 16.00 Концерт.
 16.35 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл".
 17.00 "Дисней-клуб": "Аладдин".
 17.30 "Серебряный шар". Рина Зеленая. Ведущий - В. Вульф.
 18.15 Валерий Леонтьев в концертной программе "Фотограф сновидений".
 19.30 Веселые истории в журнале "Ералаш".
 19.40 Летний кинотеатр. Светлана Светличная и Владимир Высоцкий в комедии "Стрелуца".
 21.00 Время.
 21.45 Погода.
 21.50 Мировое кино. Анни Жирардо и Клод Брассер в детективе "Черная мантия для убийцы".
 23.45 Валентин Гафт в программе Андрея Макаревича "Абзажур".
 00.15 Ночной детектив. Сериал "Майк Хаммер: цель убийств".
 01.50 Программа передач. До 01.55
2-я программа. Канал "Россия"
 08.00 "Юбилей". Мультфильм.
 08.30 "Служу Отечеству!".
 09.00 "Сельские вести".
 09.30 "Почта РТР".
 10.00 "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!".
ЯКУТСК
 10.30 К Дню Воздушного Флота.
 11.00 Бизончик.
 11.30 Реклама.
 11.40 Фестиваль "Солнечный круг".
 Номинация "Лучшая юмористическая передача". "Мэник Мэнигизон" (т/с "Аргус", Горный улус).
Канал "Россия"
 12.00 РУССКОЕ ЛОТО.
 12.40 "Мир книг с Леонидом Куравлевым".
 13.00 Род Стайгер в детективном телесериале "Страсть и рай" (США-Англия-Австралия). 3-я серия.
 14.00 ВЕСТИ.
 14.30 "Аленький цветочек". Мультфильм.
 15.10 "На Здоровье!" Ток-шоу.
 16.10 "Закон и порядок". Телесериал (США).
 17.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
 18.00 Шериллин Фенн в мелодраме "Лиз. История Элизабет Тейлор" (США). 1-я и 2-я серии.
 21.05 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Ник Перумов и отечественные толкиенисты в программе "Абзац".
 22.05 "Дежурная часть".
 22.35 КИНОЗАЛ "К-2". Фильм Чжана Имоу "Шанхайская триада" (Китай).
 00.20 "Скорость". До 00.35
3-я программа. Канал "Россия"
 10.30 "АНШЛАГ" и К.
 11.30 "Устами младенца". Телеигра. До 12.00



УСТА СЫЛДЬАР УСТАНОВКА

Мин 1953 сыллаахха курска үөрөн баран Амакин-ская экспедицияга 128 партиягыгар лаборант - обогатителлиэн уонна болуоту салыааччынан (лоцман) үлээбитим.

Уста сылдыар болуокка (плавучая установка) 6-7 үлэниг баара. Маастар - обогатитель (салайааччы), лаборант уонна рабочайдар.

Ахтарында Бүлүүгэ түһэригэр улахан харгы үөскээбит этэ. Онно болуопут кумахха олонор хаалбыттар.

Абыраллаах реформабит суолун-ийин чэрин таба үктээбэккэ, дайду үрдүнэн булкууру таһаара.

ыарахан убааска («жидкость туле» өлүү ыйааһына 3,5 гр./куб.см.) түһэрэбин.

КУТТАЛЛААХ ДА ТҮГЭННЭР БААЛЛАРА

Саха сиригэр алмаас көстүбүтэ 50 сыла

Анализ түмүктэрэ анал былаанкага толорулар. Олору массыналар үлээрин бэрэбиэркэлээһингэ эрэ буолбакка, геологтар эмиз туһаналлара.

АХТАРЫНДАТТАН БҮЛҮҮГЭ

Күһүөрү сайын этэ. Ахтарында — Бүлүү ханас салаата. Өрүс уута түһэн, харгы бөҥө тахсыбыт кэмэ этэ.

Ахтарында Бүлүүгэ түһэригэр улахан харгы үөскээбит этэ. Онно болуопут кумахха олонор хаалбыттар.

кынынныбыта. Мин олонор иһэр болуоптун измэх мас курдук эрийдэ, атыйахтаах уу курдук дьылкытта.

УЛАХАН ХААНАҒА

Бүлүү өрүс ууга салааларыттан биридэстэрэ — Улахан Ботуобуйа. Онтон түөрт км. кэринэ Бүлүүнөн аллараа уһуннааха Улахан Хаана күрүлгэнэрэ сағалана бараллар.

Өрүс ууга кытытынан туруоруу хара сыырдааба, тэнкэ харыйатыгар маарынныр таас остуолбалардааба тахсар эрэр күнү күлүктүөххэ, киэһэнниги ыйдананы хаххалыааха айылаах халлаанга харбаһан тураллара.

Бу өрүс тоҕойдорун хомолоругар сыа балыктан сағалана, Хаана балыскан баалларыгар хайтарбыт хатыыс, бил балыктарга тийиэ мустара.


Билигин бу бэйэлээх айылда ГЭС муоратын түгүөрү үйэлэр тухары тимирдээт. От-мас сытыан балык бөҕөтө эстэр дьылдаланнаба.

Билиги олохпут-дыһахпыт үксүн сиргэ-хонууга, кулуһун уотун кытыгытыгар, балааккага аһаара.

Күһүн өрүс ууга улахан кытытынан барар кыах суоҕа. Уон киһини уйар улахан ончо баара. Ону уу кирибэтин дьин дьүөкэтинэн сопуппунт хап-хара өңгөөр.

Ити курдук биһиги үлэбит-хамнаспыт бири сиртэн атын сиргэ буолан иһэрэ. Сорох ардыгар кутталлаах түгүһүнэр да бааллара.

Улохтоох дьаһалталаар, суут-сокуон тэрилтэлэрэ, урукку тутуулары араңаччылыыр дьаһаллары ыларларыгар уолдыаспыт.



Күндүтүк сангыр аҕабытын, эһэбитин, убайыгытын ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ РУМЯНЦЕВЫ 55 сааскын туол-буккунан истинник ээрдэлибит!

БИЛЛЭРИИЛЭР РЕКЛАМА

Намскому УлусПО на конкурсной основе требуются: * Слесарь-сварщик с опытом работы. * Газооператоры с допуском. За справками обращаться в отдел кадров УлусПО.

1999 сыллаах госзаказ квотатыгар кирибит. «Туймаада лизинг», «Туймаада агроснаб» уонна «Сайсары» крестьянскэй ырынак «Лена-ас» - дьин дочерней предприятиягар хортуппуйга уонна оҕуруот аһыгар суһаллык дуоҕагар түһэрсин бағалаах хаһаайыстыбалар тыа хаһаайыстыбатын управлениетыгар калэн билэригитигэр.

Тапталлаах обогут, бырааппыт, убайыт ПРОТОПОПОВ Антон уһуннук ыалдьан бу дьыл атырдык ыйын 4 күнүгэр өлбүтүн улаханник курутууан туран бары аймактарбытыгар биллэрэбит.

Никольскэй начальнай оскуолатын коллектива оскуола выпускника, Намнаабы гимназия 5 кылаһын үөрэнээччитэ ПРОТОПОПОВ Антон уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн ийэтигар Прасковья Ивановнага, аҕатыгар Николай Николаевичка, убайыгар, балтыларыгар уонна чугас аймактарыгар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Чугас дьоммутугар, истинг дьоммутугар Прасковья Романовна, Николай Николаевич Протопоповтарга кинилэр уоллара ПРОТОПОПОВ Антон ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Таптыыр бырааппыт АНТОН уһун ыарыттан эдэр сааһыгар биһиги кэжкэбититтэн өлөн туораабытынан бырааппытыгар, убайытыгар, сангаспытыгар, кийиипитигэр уонна бары аймактарытыгар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Таптыыр кэргэним, аҕабыт, эһээбит НЕУСТРОВ Николай Федотович бу дьыл атырдык ыйын 3 күнүгэр уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүн туһунан диригник курутууан туран бары аймактарытыгар, билэр дьоммутугар иһитинэрэбит.

Нам 1-гы суһуөх оскуолатын коллектива биригэ үлэтир ууугуллуктыгар Михайлова Мариана Николаевнага, кэргэнигар Владимир Константиновичка, оболоругар Олегка, Сашеһаҕа таптыыр аҕалара, эһэлэрэ Аҕа дойду сэриитин кытылыааба, потребительскэй кооперация үтүөлээх үлэһитэ НЕУСТРОВ Николай Федотович ыалдьан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Улустаагы киин балыһа администрацията, коллективта, профсоюзнай тэрилтэтэ Неустрова Ольга Николаевна тапталлаах аҕата НЕУСТРОВ Николай Федотович уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Оҕо эйгэтин Түөлбатын коллектива, профкома үгкүү коллективин салайааччыта Неустрова Светлана Николаевнага тапталлаах аҕата, сиэһнэригэр эһэлэрэ НЕУСТРОВ Николай Федотович уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Убаастабыллаах дьоммутугар Василиса Михайловнага, Сидор Дмитриевич Поповтарга, уолларыгар Михаилга таптыыр уоллара, убайа ПОПОВ Дмитрий Сидорович ыараханник ыалдьан өлбүтүгэр дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

УОРУЙАХТАРЫ УОДЬУГАННЫАХХА

Олохпут уларыйан, хаһаайыстыбалар эстэнэр, баайдара-дуоллара үлэһиккэ барбыттар.

лан, тулаайах оҕо курдук кураанах түнүктэринэн, ааннарынан «онгой-саңай» көрөн тураахтыыллар.

РЕДАКТОР В.Г. КАСЬЯНОВ ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура — 21496; иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21640; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; "НАМ" ТРК — 21632; редакционной издательской система — 21141

Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэҕитин, дьизэбит аадырыһын чопчу ыйыҥ. Автор этэрэ мэлдьи таһыат санаатыныһын бири буолбат. "ЭНСИЭЛИ" - Нам улунун хаһыата. 678040, Саха Республиката, Нам с., Октябрьскэй уул. 1. E-mail: editor62@sakha.ru

Талыһына уонна таңгылына "Энсиэли" хаһыат редакционной-издательской систематыгар. Хаһыат Дьокуускайга "Сахаполиграфиздат" НИИП бачээттэнэ, Орджоникидзе уул. 38. Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бачээт. лис. Индексэ — 54889. Тираһа — 2094. Бачээккэ илии баттанна — 12:00 ч. 6.08.99 с. Сакаһын №-рэ — 97